


Sesotho

Mohato

4

# Mokgohlane wa dikolobe



Ntombikayise Malaza



**Medumo (poeletso)**

ts, tsh, tjh, tlh, nt, nk, mp, kw, sw, tw, nw, rw, lw, nn, mm, ph, tl, th, kg, ny, ng,

**Medumo (e metjha)**

ngw, tshw

**Mokgohlane wa dikolobe**

**Sesotho**

**Mohato: 4**

ISBN: 978-1-77981-175-2

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mongodi: Ntombikayise Malaza

Mofetoledi: Mosa Masilo

Motshwantshisi: Vusi Malindi

Moralo le sebopeho: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya pele: 2023.

# Mokgohlane wa dikolobe




**Ntombikayise Malaza**

Lefatshe la dikolobe le ne le aparetswe ke bohloko bo fetiswang ke moya.

Lefu leo le ne le kotsi ebile le tshwaetsana.

Morena wa dikolobe o ile a laela hore bohle ba tshwanela ho ikwahela dinko ba dule hae.





Mme Kolobe o hlapisa madinyane a hae habedi ka letsatsi.

O lakatsa hore a hlweke a be le bophelo bo botle ka moo ho ka kgonehang ka teng.


O di rwea dikausu dinkong ho di sireletsa ho tshwaetswa.



Ntate le Mme Kolobe ba ne ba fafatsa ntlo ka moriana.

Ntate Kolobe o ne a nka motjheso wa e mong le e mong.






Madinyane a ne a le bodutu. A ne a hopotse metswalle ya wona.

Ho ne ho le bodutu ho dula hae ka nako tsohle.

Le leng la madingane le bitswang Motshwari  
le ne le thibane ditsebe.

Le ile la tlosa kausi nkong la ya ipapalla ka  
ntle.








Motshwari o ile a kgutla a na le mokgohlane  
a thimola.

A tshwaeditswe.

Mme Kolobe o ile a isa Motshwari ngakeng.  
Ngaka e file Motshwari moriana.





Motshwari o ile a tshwanela ho dula ka tlong beke tse pedi.


O ne a tshwanela ho ja le ho robala a le mong.

O ne a sa tshwanela ho bapala le mang kapa mang.




Ka mora beke tse pedi Motshwari a hlaphohelwa.

Qetellong a dumellwa ho ba hae le ba bang.







Morena o ile a phatlalatsa hore dikolobe tsohle di etele sepetelele ho ya entwa ho thibela tshwaetso.


Dikolobe di ne di nyakalletse ebile di imolohile.

Tshwaetso e ile ya nyamela lefatsheng la dikolobe.

Tsohle tsa ntsha dikausi dinkong.

Tsa phela hape hantle (bophelo ba boela setlwaeding).

Ho ile ha kopanwa hape!





# Ulwazi Lwethu Readers

## Mohato 1

- Eba bonolo Malebo
- Sebati le Sekgo
- Bona lamunu
- Mollo
- Lebile o a emaema
- Paki o a penta
- Pokola
- Pula ya semaka
- Ho bala meqomo
- Komello
- Banana ke basana
- Yuna o lemetse
- Noha!
- Lerato la Mohale le Serero
- Bana ba molemo
- Di ka fofa
- Sopo e monate
- Ba polasing
- Buyi o a makala
- Moriri o moholo
- Jobe ha a robale
- Ntate o kgutla neng
- Lerato la mawelana
- Jase e fetohile

## Mohato 2

- Mosebetsi o sekono
- Ha re bolokeng metsi
- Metsi ka mona le ka mona
- Monyai wa mathaittha
- Mose o mebalabala
- Shibelane sa Tinyiko
- Lesale la Gauta
- Tatso ya dijo tsa Setso
- Dieta tsa Koketso tse ntjha
- Sebapadi sa maemo
- Bula, kwala, ho tswelle
- Tjekatjeka mosetsana wa sengangele
- Leano le letle la Mmusu
- Bolo e nyametse
- Dimpho
- Mathata serapaneng sa nkgono

## Mohato 3

- Monate wa Lesheleshele
- Molemi , Morwesi le digkabo
- Bophelo ba sehohwana
- Manwa le ditlhabore
- Moriana wa phodiso
- Kwena e longya
- Motswako o Molemo
- Mothei wa ditlhapi
- Seromo wa Mohale
- Ha ke rate meroho
- Dipoho di a iphetetsa
- Di kgolo ho nna
- Ngwanana ya bohlale
- Mefuta ya dipalangwang
- Seeta se setle
- Dinotshi
- Bashemane ba bohlale
- Phetoho e ntjha
- Lefu la sefuba
- O a Hlobaela
- Setswalle sa Nnete

## Mohato 4

- Phatso o Thabile
- Ba a bapala
- Mookodi wa Lerato
- Mofikela wa Dikolobe
- Toro ya Maama e a phethahala
- Palesa o tshwara leshodu
- Tiwaelo ya ho phela ya BaVenda
- Pule o phela bophelo bo bottle!
- Ntate, molaodi wa serapa sa diphoofolo

## Mohato 5

- Mahe a Senwelo a siyo
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Ho thusa Ntatemoholo ho fola
- Nkodi o tseba nako
- Peo ya mohlolo.
- Re etela serapa sa diphoofolo.
- Difate tsa Afrika Borwa
- Toro ya Makgwadi

**ZENEX**  
FOUNDATION

  
**MOLTANO**  
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY  
EST. 1974



Ulwazi Lwetho e tshehetswa ka ditjhelete ke Zenex Foundation ho thakgola projeke ya ho hlahisa letoto la dibuka ka dipuo tsa Se-Afrika tse hlophisitsweng ka mekgahlelo bakeng sa baithuti le dithusathuto ho barutabana. Projeke ena e tobile ho ruta le ho ntlafatsa ho bala le ho utlwisisa puo ya lapeng ya barutwana dihlopheng tse tlase tsa motheo (Foundation Phase). Dibuka di qapilwe ka dipuo tse robong tsa Se-Afrika ka kopanelo le Moltano Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. Mehloodi yohle e hlahisitswe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:  
[ulwazilwethu.org.za](http://ulwazilwethu.org.za)



Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-NoDerivatives  
(CC BY-NC-ND) 4.0  
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

